

**Pitanja, lista propisa i literature iz oblasti iz kojih će kandidati polagati ispit za radno mjesto: *Stručni saradnik – poslovni sekretar na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom fakultetu***

---

**LISTA PROPISA** (dostupni na linku -elektronski izvor):

<https://www.unsa.ba/o-univerzitetu/propisi>

**Propisi Bosne i Hercegovine:**

<https://unsaba.ba/index.php/o-univerzitetu/propisi/propisi-bosne-i-hercegovine>

- Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07)

**Propisi Federacije Bosne i Hercegovine:**

[http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/1998/zakoni/1%20b%20zakon\\_o\\_upravnom\\_postupku.htm](http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/1998/zakoni/1%20b%20zakon_o_upravnom_postupku.htm)

- Zakon o upravnom postupku FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99 i 9/05)

**Propisi Kantona Sarajevo:**

<https://unsaba.ba/o-univerzitetu/propisi/propisi-kantona-sarajevo>

- Zakon o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22 i 28/25)
- Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 26/16)
- Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 17/19)
- Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21 i 10/22)
- Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na Univerzitetu u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 10/24)
- Pravilnik o sadržaju javnih isprava („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 46/23)
- Pravilnik o sticanju i korištenju akademskih titula, stručnih i naučnih/umjetničkih zvanja na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 46/23 i 41/24)
- Zakon o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2026. godinu („Sl. novine KS“, broj: 52/25)

**Propisi Univerziteta u Sarajevu:**

- Statut Univerziteta u Sarajevu
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
- Pravilnik o radu Univerziteta u Sarajevu
- Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu
- Etički kodeks Univerziteta u Sarajevu
- Pravilnik o plaćama i naknadama Univerziteta u Sarajevu
- Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja
- Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija
- Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu
- Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu
- Pravilnik o ekvivalenciji položenih ispita na Univerzitetu u Sarajevu
- Pravila studiranja za prvi i drugi ciklus studija, integrisani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu
- Pravilnik o službenim putovanjima na Univerzitetu u Sarajevu
- Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti radnika Univerziteta u Sarajevu

**OBLASTI:**

- organizacione jedinice i podorganizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu
- rukovođenje na Univerzitetu i članicama
- tijela Univerziteta i članica
- upravni postupak
- radni odnosi
- nadležnosti tijela Univerziteta i članica
- osnivanje i rad Univerziteta u Sarajevu
- stručna i savjetodavna tijela Univerziteta i članica
- kancelarijsko i arhivsko poslovanje Univerziteta u Sarajevu
- Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja
- interna radnopravna regulativa, zasnovana na Zakonu o radu
- inostrane visokoškolske kvalifikacije
- vrste obrazovanja, ciklusi studija

- osnovni pojmovi Zakona o visokom obrazovanju KS
- pojam i nadležnosti stručnih i savjetodavnih tijela Univerziteta u Sarajevu
- visokoškolske ustanove
- disciplinski postupak
- statusna promjena Univerziteta
- pečat, štambilj, suhi žig Univerziteta

### **Pitanja za usmeni ispit:**

1. Dosadašnji rad i iskustvo?
2. Kada radite na više zadataka u istom trenutku, kako određujete prioritete?
3. Možete li opisati kako bi izgledao jedan prosječan radni dan ili sedmica na radnom mjestu za koje ste se prijavili?
4. Recite nešto o sebi, predstavite se?
5. Prioriteti predmeta i rokovi, kako ih rješavate?
6. Koje radne izazove očekujete od pozicije na koju ste se prijavili?
7. Zašto ste se prijavili na radno mjesto iz javnog oglasa i kako ste saznali za objavu istog?
8. Sjećate li se neke situacije kada se niste slagali sa određenom odlukom, kako ste postupili ?
9. Šta smatrate uspjehom u radu na određenoj poziciji, i kako biste taj uspjeh mjerili?
10. Na koji način pravite odluku (u pismenoj formi, bilo koje tematike vezane za odnosno radno mjesto), i koji su koraci/faze prije nego istu napravite?
11. Zašto biste promijenili dosadašnji posao (ukoliko je kandidat već zaposlen)?
12. Šta Vam se nije svidjelo pri obavljanju poslovnih zadataka prethodnog radnog mjesta?
13. Da li mislite da je okruženje u kojem radite, kolektiv, također bitan za individualni rast u profesionalnom smislu?

14. Kakva su Vaša očekivanja u vezi toga šta će biti Vaši zadaci, odgovornosti i obaveze na ovom radnom mjestu i imate li neku ideju na koji način biste nam Vi mogli doprinijeti?
15. Kakvo je Vaše prethodno radno iskustvo? Da li mislite da je značajno u smislu pozicije za koju ste se prijavili? Navedite dodatna znanja za koja smatrate da bi bila od koristi u budućem radu službe.
16. Opišite situaciju u kojoj ste kolegi ili stranci morali objasniti složenu materiju. Na kakve probleme ste naišli i kako ste postupili? Navedite primjer u kome su Vaše vještine komunikacije imale utjecaj na konkretnu situaciju.
17. Šta Vas čini interesantnim za ovo radno mjesto?
18. Zašto bismo trebali zaposliti upravo Vas? Šta Vi možete učiniti za Univerzitet i Fakultet, odnosno službu, a drugi kandidati ne mogu?
19. Kako možete doprinijeti ovom poslu?
20. Šta Vam se najviše, a šta najmanje svidjelo u poslovima koje ste ranije radili?
21. Koja su Vaša očekivanja, zadaci, odgovornosti i obaveze vezane za radno mjesto?
22. Kako djelujete u individualnom, a kako u timskom radu?
23. Kako pristupate rješavanju složenih situacija? Možete odgovoriti općenito ili pojasniti na konkretnom primjeru.
24. Šta smatrate da su Vaše prednosti?
25. Koji su Vaši razlozi za prijavu na objavljeno radno mjesto?
26. Posjedujete li opću informiranost o instituciji i radnom mjestu na koje se prijavljujete?
27. Kakav tip radne okoline preferirate?
28. Da li predajete prijave i za druga radna mjesta, i koja su to radna mjesta?

**Pitanja za pismeni ispit:**

1. Tijela Univerziteta?
2. Stručna i savjetodavna tijela Univerziteta?
3. Najviše akademsko tijelo na visokoškolskoj ustanovi?
4. Šta predstavlja nepovredivost akademskog prostora?

5. Akademska zvanja?
6. Šta je CIP?
7. Kojim dokumentom se uređuju prava i obaveze Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata Univerziteta u Sarajevu iz rada i po osnovu rada na Univerzitetu u Sarajevu?
8. Kako i u kojem iznosu se finansira rad preko optimalne nastavne norme?
9. Šta podrazumijeva puno opterećenje za akademsko osoblje iz reda nastavnika u pogledu nastavnih i naučnih aktivnosti u toku 40-satne sedmice?
10. Osnovica za obračun osnovne plaće na UNSA iznosi?
11. Funkcionalni dodatak na osnovnu neto plaću dekana iznosi?
12. Naknada radniku za službeno putovanje za vrijeme provedeno na službenom putu u trajanju od 8-12 sati isplaćuje se u visini od?
13. Prvi ciklus akademskih studija vodi do kojeg zvanja?
14. Ko potpisuje diplomu i dodatak diplomi?
15. Šta je dodatak diplomi?
16. Studentu koji je uspješno završio sve obaveze predviđene za upisani studijski program i uspješno završio sve obaveze utvrđene studijskim programom visokoškolska ustanova izdaje?
17. Do izdavanja diplome studentu se izdaje?
18. Diploma potvrđuje?
19. Šta sadrži studentski indeks?
20. U koje javne isprave se unose stečene akademske titule?
21. Rokovi se određuju na?
22. Pojam Baccalaurea?
23. Visokoškolske ustanove su?
24. Cilj donošenja Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo je?
25. Kako se utvrđuje broj administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja na nivou Univerziteta?
26. Obaveza oglašavanja poslovnika o radu komisije u postupku prijema u radni odnos?
27. Na čemu se zasniva postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje, više ili visoko obrazovanje?
28. Ko prati pravilnu primjenu odredbi Uredbe prilikom provođenja postupka javnog oglašavanja za prijem u radni odnos?

29. Rok za prijavu na javni oglas za prijem u radni odnos?
30. Da li javni oglas sadrži obavještenje da kandidat može kod poslodavca preuzeti pitanja za pismeni ispit i listu propisa i literature iz oblasti iz koje će se polagati usmeni, pismeni i praktični ispit, a koji moraju biti prilagođeni radnom mjestu koje se oglašava?
31. Da li student može zaključiti ugovor za obavljanje studentskog rada za vrijeme studiranja?
32. Kada je rok određen po danima, da li se dan u koji je dostavljanje izvršeno, odnosno u koji pada događaj od koga treba računati trajanje roka, uračunava u rok?
33. Naučna zvanja u smislu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti?
34. Istraživačka zvanja u smislu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti?
35. Ko raspisuje javni konkurs za izbor u naučnoistraživačko zvanje?
36. U zapisnik se unosi?
37. Period izbora u zvanje naučnog savjetnika?
38. Skraćenica ECTS znači?
39. Članica visokoškolske ustanove je?
40. Ko vrši upravni nadzor nad zakonitošću rada visokoškolskih ustanova?
41. Značenje visokog obrazovanja kao tipa obrazovanja?
42. Vijeće članice čine?
43. Sa koliko ECTS studijskih bodova se vrednuje stručni studij?
44. Jedan ECTS studijski bod predstavlja?
45. Koliko sedmica traje nastava?
46. Ko predsjedava senatom visoke škole?
47. U ukupnoj strukturi bodova, koliki procenat bodova mora biti dodijeljen elementima kontinuiranih provjera znanja tokom semestra?
48. Period izbora nastavnika u zvanje docenta?
49. Period izbora nastavnika u zvanje redovnog profesora?
50. Član akademskog osoblja zaključuje ugovor o radu sa visokoškolskom ustanovom/organizacionom jedinicom u skladu sa?
51. Procesna sposobnost fizičke osobe podrazumijeva?
52. Može li asistent biti ponovno biran u isto zvanje?
53. Ko pokreće proceduru za izbor člana akademskog osoblja?

54. Upravni odbor visokoškolske ustanove nadležan je za?
55. Senat visokoškolske ustanove i visoke škole je?
56. Senat Univerziteta čine?
57. Osnivač javne visokoškolske ustanove je?
58. Osnovne vrste prihoda koje ostvaruju visokoškolske ustanove su?
59. Univerzitetom rukovodi?
60. Period izbora rektora?
61. Tijela članice univerziteta?
62. Sastav vijeća članice?
63. Period izbora dekana?
64. Ko je preuzeo prava osnivača nad Univerzitetom u Sarajevu i visokoškolskim ustanovama, te naučnoistraživačkim institutima kao javnim ustanovama stupanjem na snagu Zakona o visokom obrazovanju iz 1999. godine?
65. Da li organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu imaju svojstvo pravnog lica?
66. Visinu školarine, upisnine i drugih naknada koje su studenti u svim statusima obavezni plaćati za sve cikluse studija i sve vrste studija utvrđuje?
67. Da li je dopuštena žalba protiv rješenja donesenog u drugom stepenu?
68. Članice samostalno posluju u oblasti?
69. Ko utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija, te integrisanog studija za koje se troškovi školarine u potpunosti ili djelomično finansiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, odnosno koji su oslobođeni od plaćanja školarine od Vlade, kao i broj studenata koji sami finansiraju studij ili čiji studij finansiraju drugi subjekti?
70. Kada je Skupština Kantona Sarajevo preuzela prava osnivača nad Univerzitetom u Sarajevu?
71. Dan Univerziteta u Sarajevu je?
72. Diplome koje izdaje Univerzitet ovjeravaju se?
73. Kako izgleda znak Univerziteta u Sarajevu?
74. Univerzitet čine?
75. Podorganizacione jedinice članica su?
76. Laboratorija je?
77. Odsjek je?

78. Senat čine?
79. Koliko prorektora ima Univerzitet?
80. Vijeće grupacije nauka/umjetnosti je?
81. Vijeća grupacija nauka/umjetnosti na Univerzitetu su?
82. Kojem Vijeću grupacije pripada Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet?
83. Nadležnost Odbora za normativna pitanja Univerziteta?
84. Rukovodilac organizacione jedinice raspolaže finansijskim sredstvima u kojem iznosu po pojedinačnom nalogu u okviru finansijskog plana?
85. Za dekana članice javnog univerziteta može biti imenovan?
86. Početak i kraj mandata dekana?
87. Koliko prodekana može imati fakultet/akademija?
88. Kome za svoj rad odgovara sekretar organizacione jedinice?
89. Osoblje Univerziteta su?
90. Pravomoćnost rješenja?
91. Kada se obavezno obavlja sistematski i sanitarni pregled osoblja Univerziteta u Sarajevu?
92. Tijela koja prate realizaciju Etičkog kodeksa Univerziteta u Sarajevu na organizacionim jedinicama su?
93. Plaća zaposlenika Univerziteta se sastoji od?
94. Šta je elektronski dokument?
95. Šta se upisuje u arhivsku knjigu?
96. Šta je službeni akt?
97. Šta je djelovodni protokol (upisnik)?
98. Šta je protokol?
99. Šta je interna dostavna knjiga?
100. Ko raspoređuje zaprimljenu poštu na fakultetu?
101. Sastavni dijelovi akta?
102. Da li početak i tok rokova sprečavaju nedeljni dani, odnosno dani kada se ne radi i dani državnih praznika?
103. Koje visokoškolske kvalifikacije podliježu obavezi priznavanja?

104. U čijoj nadležnosti je provođenje akademskog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija?
105. U čijoj nadležnosti je provođenje stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija?
106. Koliko organizacionih jedinica ima Univerzitet u Sarajevu?
107. Koliko nastavno-naučnih odsjeka ima Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet?
108. Koje stručne službe djeluju na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet?
109. Ko dekanu pomaže u radu?
110. Koliko prodekana ima Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet?
111. Ko bira i razrješava prodekane?
112. Ko bira studenta prodekana?
113. Koja su tijela Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta?
114. Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet čini?
115. Za šta se koristi prijemni štembilj?
116. Gdje se nalaze pečat, prijemni štembilj i suhi žig kada se ne upotrebljavaju?
117. Procedura u slučaju nestanka pečata?
118. Šta podrazumijeva ekvivalencija ranije stečene akademske titule, naučnog i stručnog zvanja?
119. Ko ima pravo na korištenje počasnog zvanja profesor emeritus kao titule?
120. Gdje se vodi knjiga evidencije promovisanih profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu?
121. Pismeno rješenje sadrži?
122. Kojom javnom ispravom se ugovara mobilnosti i u koju se unose podaci o studentu, aktivnosti (predmeti) koje će student pratiti na instituciji domaćinu i pripadajući ECTS bodovi?
123. Dolazni student u okviru institucionalnog sporazuma o mobilnosti ima prava i obaveze studenta u kojem statusu?
124. Mogu li članovi senata, rektor, prorektori, dekani, direktori i prodekani biti članovi upravnog odbora.
125. Mogu li prorektori univerziteta u toku mandata vršiti funkciju prodekana?
126. Javne isprave koje izdaje Univerzitet utvrđene su?
127. Termin održavanja promocije dodjele diploma o završenom studiju prvog i drugog ciklusa i integrirnog studija stečenih na Univerzitetu u Sarajevu utvrđuje se?

128. U postupku ekvivalencije položenih ispita nadležna je?
129. Pravo učešća u konkursu za upis studenata imaju?
130. Članice Univerziteta su?
131. Zaključkom se odlučuje o?
132. Centar za interdisciplinarne studije „Prof. dr. Zdravko Grebo“ je?
133. Ko odobrava službeno putovanje rektoru?
134. Može li nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora koji u ciklusima od sedam godina nije objavio tri naučna rada u publikacijama u relevantnim naučnim bazama ili jednu knjigu ili bio rukovodilac projekta kao i demonstrirao izuzetnu sposobnost i doprinos iz člana 112. Zakona o visokom obrazovanju biti na rukovodećim pozicijama?
135. U kojem je slučaju student koji plaća školarinu u određenoj studijskoj godini oslobođen plaćanja školarine za nastavak studija na tom ciklusu?
136. Da li se studentu može odobriti mirovanje prava i obaveza studenta u slučaju trajanja porodijskog odsustva?
137. Kako su podijeljeni studijski programi cikličnih akademskih studija, stručnih i specijalističkih studija?
138. Koliko često se evaluiraju, mijenjaju i dopunjavaju studijski programi?
139. Koji su minimalni uslovi za donošenje odluke o skraćenom studiju?
140. Cjeloživotno obrazovanje je?
141. Kada počinje i završava akademska godina?
142. Koliko sedmica traje nastava na prvom ciklusu studija, drugom ciklusu studija i integrisanom studiju?
143. U kojem roku moraju biti objavljeni rezultati pisanog, usmenog i praktičnog ispita ako je na ispit izašlo od 51 do 99 studenata?
144. Studenti u statusu redovnog studenta obavezni su prisustvovati svim oblicima nastave u kojem procentu?
145. Student na završnom ispitu može biti opterećen polaganjem koliko ispita?
146. Koliko može trajati pismena provjera znanja?
147. Kako se dijele ispitni rokovi?
148. U indeks se upisuju koje ocjene?
149. U kojem roku student koji nije zadovoljan postignutom ocjenom na ispitu može tražiti da ispit ponovi pred komisijom?

150. Da li je odbrana završnog rada javna?
151. Da li je završni rad obavezan na prvom ciklusu studija?
152. Pod službenim putovanjem podrazumijeva se?
153. Ko odobrava službeno putovanje rukovodiocu članice?
154. U kojem roku se osobi koja se upućuje na službeno putovanje dostavlja putni nalog?
155. Poslodavac radniku zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet je?
156. Da li radniku za vrijeme trajanja plaćenog odsustva miruju prava i obaveze radnika stečene na radu i po osnovu rada?
157. Noćnim radom smatra se?
158. Do kada se najkasnije može iskoristiti drugi dio godišnjeg odmora?
159. Ko donosi odluku o odobrenom plaćenom odsustvu dužem od sedam dana, a najduže do godinu dana radi korištenja stipendije, kao i studijskog boravka ili gostovanja u zemlji ili inostranstvu za akademsko i naučnoistraživačko osoblje?
160. Radnik koji smatra da mu je povrijeđeno neko pravo iz radnog odnosa, ima pravo na podnošenje prigovora kome?
161. Radnik Univerziteta ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u kojoj visini?
162. Zabrana političkog organiziranja i djelovanja?
163. Privremeno finansiranje?
164. Kada drugostepeno rješenje kojim je izmijenjeno prvostepeno rješenje postaje izvršno?
165. Redovno osavremenjivanje studijskog programa usvaja?
166. Može li poslodavac radniku otkazati ugovor o radu uslučaju teže povrede radne obaveze i radne discipline bez prethodno izrečenog pisanog upozorenja?
167. Šta predstavlja načelo In dubio pro reo u disciplinskom postupku?
168. U kojem roku poslodavac donosi rješenje o pokretanju ili nepokretanju disciplinskog postupka na osnovu neposrednog saznanja ili podnesene disciplinske prijave?
169. Drugostepeno tijelo u disciplinskom postupku?
170. Plata radnika za vrijeme suspenzije?